

## **PRILOG 3 – SPECIFIKACIJA POTREBNE MJERNE OPREME ZA MJERENJE KOD ENERGIJSKIH AUDITA VELIKIH POTROŠAČA**

Za mjerjenje pritiska i temperature raznih medija, te utvrđivanje parametara dimnih gasova u tehnološkim procesima koriste se na tržištu raspoloživi barometri, termometri, analizatori dimnih gasova, kao i ostali mjerači za sisteme. Za mjerjenje snage sistema sa potisom i povratom toplog/hladnog fluida koriste se na tržištu raspoloživi kalorimetri/protokomjeri naspram zahtijevanih snaga sistema.

Mjerni uređaji, instrumenti i pribor, uključujući i multifunkcionalne mjerne uređaje moraju odgovarati bosanskohercegovačkim standardima (BAS), međunarodnim standardima IEC ili evropskim normama EN. Sva oprema mora biti odgovarajuće klase tačnosti i redovno baždarena i servisirana u propisanim rokovima.

U nastavku se daju specifikacije (metoda, princip mjerjenja i instrumenti) za mjerjenje pojedinih parametara za izvršenje energijskih audita velikih potrošača. Napominje se da su svi navedeni brendovi dati samo kao primjer.

### ***Mjerenje brzina i protoka plinova***

Metoda: BAS ISO 10780:2000

Mjerni princip: Mjerenje diferencijalnog pritiska u mreži tačaka

### ***Mjerenje statickog pritiska u dimovodnom kanalu***

Metoda: BAS ISO 10780:2000

Mjerni princip: Mjerenje statickog pritiska u dimovodnom kanalu sa Pitot cijevi na više mjernih tačaka po mjerne ravni i vanjskog ambijentalnog pritiska.

### ***Mjerenje pritiska na mernom mjestu***

Instrument: Barometar

### ***Mjerenje temperature dimnih plinova***

Metoda: BAS ISO 10780:2000

Mjerni princip: Mjerenje temperature plinova sa termočlankom Ni-Cr-Ni (tip K) u mreži tačaka

### ***Mjerenje gustine dimnih plinova***

Gustina plina zavisi od sastava plina i izračunava se po jednačini  $\rho_0 = \sum(x_i \cdot \pi)$  gdje je:  
 $x_i$  - volumni udio pojedine komponente u 100%

$\rho_i$  - gustina čiste komponente pri normalnim uslovima ( $T = 0^\circ\text{C}$ ;  $p = 101325 \text{ Pa}$ )

Parametri koje treba odrediti su:

- kisik ( $\text{O}_2$ )
- ugljikov dioksid ( $\text{CO}_2$ )

- ugljikov monoksid (CO)
- azotni oksidi NO<sub>x</sub>
- temperatura i pritisak u odvodnom kanalu

**Mjerenje produkata sagorijevanja s ciljem utvrđivanja efikasnosti sagorijevanja kotlova**

Analizator dimnih gasova	
<b>Mjerni opseg</b>	Temperatura plinova: -40 – 1200 °C CO <sub>low</sub> : 0 – 500 ppm, NO: 0 – 3000 ppm NO <sub>2</sub> : 0 – 500 ppm, SO <sub>2</sub> : 0 – 5000 ppm CO <sub>2</sub> : 0 – 50%vol, NOx: kalkulacija vrijednosti
<b>Tačnost</b>	Temperatura: $\pm 0,5\%$ , Colow: 1 ppm NO: 0,1 ppm NO <sub>2</sub> : 0,1 ppm SO <sub>2</sub> : 1 ppm CO <sub>2</sub> : 1% m.v. NOx: kalkulacija vrijednosti
Analizator dimnih gasova	
<b>Mjerni opseg</b>	NOx: 0 – 2000 ppm SO <sub>2</sub> : 4 – 3000 ppm CO: 2 – 2000 ppm O <sub>2</sub> : 0,2 – 25%
<b>Tačnost</b>	NOx: $\pm 5$ ppm CO: $\pm 2$ ppm O <sub>2</sub> : $\pm 0,2$ vol %
Mjerač protoka zraka – dokaz o vlasništvu	
<b>Mjerni opseg</b>	Pritisak: $\pm 4000$ Pa Brzina: 1 - 80 m/s Protok: 0 – 99,99 m <sup>3</sup> /h Temperatura: 0 – 50°C
<b>Tačnost</b>	Pritisak: $\pm 1\%$ Brzina: $\pm 2,5\%$ Protok: u zavisnosti od brzine Temperatura: 0,1°C

Bezkontaktni Infrared termometar – dokaz o vlasništvu	
Mjerni opseg	Temperatura (-18°C - 1650°C)
Tačnost	Interval: -30°C - -1°C - Tačnost: $\pm 5^{\circ}\text{C}$ Interval: 0°C 100°C - Tačnost: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Interval: 100°C - 1650°C - Tačnost: $\pm 3^{\circ}\text{C}$
Termo-higrometar	
Mjerni opseg	0-100% RH -40...+ 70 °C
Tačnost	Vlažnost: $\pm 3\%$ Temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

### ***Mjerenje parametara električne energije***

Za mjerjenje trenutne električne snage i/ili potrošnje električne energije pojedinih sistema, podsistema, proizvodnih linija ili pojedinih uređaja koriste se **mrežni analizatori, strujna kliješta i multimetri**.

#### *Mrežni analizator*

Mrežni analizator je uređaj pomoću kojeg se može jednostavno mjeriti više različitih parametara električne energije koji su bitni za analizu potrošnje električne energije u svrhu energijskog audita.

Analizator treba imati mogućnost priključenja na mjerno mjesto bez otvaranja/prekidanja postojećih strujnih krugova. Svako mjerjenje električne struje, čija je vrijednost veća od 10 ampera (A) mora se izvoditi indirektno, npr. preko strujnih sondi, obuhvatnih strujnih kliješta ili obuhvatnih Rogovski svitaka.

Mrežni analizator mora imati minimalno četiri strujna i četiri naponska ulaza i mogućnost trofaznog mjerjenja snage u standardnim šemama spoja (trožilni i četverožilni spojevi potrošača u zvijezdu ili trougao, kao i Aronov spoj).

Minimalni zahtjevi za mrežnim analizatorom: 4 naponska ulaza, 4 strujna ulaza, mjerjenje efektivnih vrijednosti struja i napona, mjerjenje aktivne, reaktivne i prividne snage i faktora snage, energije jednofaznih i trofaznih potrošača, mjerjenje viših harmonika u valnom obliku napona i struje minimalno do 63. harmonika.

Analizator treba imati mogućnost snimanja mjernih podataka na duži period, minimalno 7 dana i softver za analizu mjerjenja i analizu kvaliteta električne energije.

Tabela: Minimalni tehnički zahtjevi za mrežni analizator

<b>KARAKTERISTIKE MJERENJA NAPONA I STRUJE</b>	
Broj uzoraka po periodu (20 ms, 50 Hz)	256 za svaki kanal
Naponski kanali	4 naponska kanala, 1 - 600 Vef, tačnost 0,1%
Strujni kanali	4 strujna kanala, 0,1 - 6000 Aef, tačnost 0,1%
<b>PARAMETRI MJERENJA I STANDARDI MJERENJA</b>	
Procedura mjerjenja kvaliteta električne energije	IEC 61000-4-30 klasa A
Mjerjenja harmonika	IEC 6100-4-7 klasa A
Mjerjenja flikera	IEC 6100-4-15 klasa A
Analiza kvaliteta električne energije	BAS EN 50160
Snimanje propada napona	DA
Snimanje tranzijenata	DA
Ostala mjerena	mjerjenje: L-L, L-N, N-G propadi / izobličenja / prekidi napona W, VAr, VA, TPF (ukupni faktor snage), energija THD harmonici (V, I, W) do 63.
<b>OPREMA</b>	
Periferna oprema	Strujna mjerna kliješta 0-10 A za indirektno mjerjenje struje na srednjem naponu Fleksibilni Rogovski svitak 30/300/3000 A za indirektno mjerjenje struje na niskom naponu
Softver	za analizu kvaliteta električne energije prema standardu BAS EN 50160 za ispis dnevnih/sedmičnih dijagrama struja, napona, snage, faktora snage i energije

### *Strujna kliješta*

Strujna kliješta su uređaj koji služi za mjerjenje jačine struje obuhvatanjem provodnika, bez prekidanja strujnog kruga. Koriste se za mjerjenje kako naizmjeničnih, tako i istosmjernih struja. Većina strujnih kliješta imaju dodatne mjerne funkcije, tako da mogu mjeriti napon i otpor.

Tabela: Minimalni tehnički zahtjevi za strujna kliješta

<b>GENERALNE KARAKTERISTIKE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Električna sigurnost prema IEC 61010</li> <li>- TRMS mjerjenja</li> <li>- mjerjenje struje (AC i DC)</li> <li>- mjerjenje napona (AC i DC)</li> <li>- mjerjenje struje pokretanja motora (true inrush)</li> <li>- displej za prikaz mjernih vrijednosti</li> </ul>

<b>PARAMETRI MJERENJA</b>	
Struja	AC 0-100-1000-2000 A rms DC 0-100-1000-2000 A
Inrush struja	20-2000 A rms / 3000 A peak
Napon	AC 0-100-1000 V rms DC 0-100-1000 V

### *Multimetri*

Multimetri imaju više mjernih funkcija, tako da se pomoću njih mogu mjeriti struja, napon, otpor, snaga, faktor snage i druge veličine. Struje iznosa do 10 ampera (A) se mogu mjeriti direktno, serijskim ubacivanjem ampermetra u strujne krugove, a za veće struje treba koristiti dodatne strujne sonde ili Rogovski obuhvatne svitke.

Tabela: Minimalni tehnički zahtjevi za multimeter

<b>GENERALNE KARAKTERISTIKE</b>	
- Mjerna kategorija: 300 V CAT IV, 600 V CAT III	
<b>PARAMETRI MJERENJA</b>	
Struja	AC 0-10 A rms DC 0-10 A
Napon	AC 0-1000 V rms DC 0-1000 V
Otpor	0 Ω – 100 Ω – 1 kΩ - 1 MΩ
Kapacitet	1 pF - 40 mF

### ***Mjerenje intenziteta osvjetljenosti - luksmetri***

Luksmetar je uređaj za mjerjenje intenziteta osvjetljenosti. Prilikom provođenja energijskog audit-a, potrebno je izmjeriti intenzitet osvjetljenosti na radnim mjestima i radnim površinama, te provjeriti da li su zadovoljene propisane vrijednosti. Pri tome treba uzeti u obzir i eventualne žalbe zaposlenih koji koriste taj prostor i preporučiti mјere za kvalitetno i energijski efikasno osvjetljenje.

Tabela: Minimalni tehnički zahtjevi za luksmetar

<b>GENERALNE KARAKTERISTIKE</b>	
- mjerni opseg: 40-400-4.000-40.000-400.000 lux	

## **Mjerenje temperature - termografske kamere**

Termografske kamere su vrlo prikladni uređaji za beskontaktno određivanje stepena zagrijanosti i vizualizaciju zagrijavanja pojedinih električnih aparata i uređaja koja mogu dovesti do otkaza pojedinih komponenti sistema. Vrlo su pogodne za snimanje temperature pokretnih dijelova jer se mjerena vrše bez ostvarivanja kontakta sa zagrijanom površinom (npr. mjerjenje temperature četkica generatora ili ležaja motora). Također imaju primjenu kod pregleda razvodnih elektro ormara, gdje se lako može ustanoviti pregrijavanje određenih komponenti, npr. osigurača i kablova zbog velikih strujnih opterećenja.

Tabela: Minimalni tehnički zahtjevi za termografsku kameru

<b>GENERALNE KARAKTERISTIKE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- rezolucija slike 320x240</li><li>- temperaturna rezolucija &lt;0,05°C</li><li>- mjerni opseg od -20 °C do +550 °C</li><li>- integrisana digitalna kamera 5M</li><li>- načini prikaza slike: termalna, foto, slika u slici</li><li>- displej u boji rezolucije 640 × 480</li><li>- IP54 stepen zaštite</li></ul>